



Image not found

Abeille (Abelha)

## Mots en viatge...

30 - Lenga - La lenga dins lo monde

### Mots en viatge...o l'apòrt de l'occitan a la riquessa de la lenga francesa

**Au miei de tots los mots que s'a empruntat la lenga francesa, en foncion deus periòdes, a d'autas lengas d'Euròpa o deu monde, mes d'un milèr de mots francés venguen de las lengas regionalas de França. Mantuns centenats venguen de la lenga occitana.**

La significacion, mès tanben la prononciacion o enquèra l'escritura d'aquestes mots an podut evoluar, segon lo lor estatut o lo lor emplec.

**Daubuns mots, emplegats dempuish dejà bèth temps a en França, son venguts plan corrents : terrasse, costaud, casserole, escalade, amour...** Mès la lor origina occitana n'ai pas coneiguda pr'amor, la lenga occitana un còp desvalorada, qu'an presentat lo mes sovent aqueth passatge d'un mot deu latin au francés en díser que s'era hèit per l'intermediari de l'italian.

Fòrça d'aquelhs mots correspónen a realitats regionalas, a terradors.

Aqui quauques exemples d'emprunts, e tanben los periòdes istorics corresponents (sonque errors possiblas plan solide) : **abeille (XVIème), cadenas (XVIème), cigale (XVIème), garrigue (XVIème), truc (XVIème), calanque (XVIIème), causse (XVIIIème)...**

Qu'ei lo cas tanben per tèrmes de marina : baïne, radeau (XVème), cargaison (XVIIème), noms de peishs : congre (XIIIème), anchois (XVIème), daurade (XVIème), recèptas de cosina : bouillabaisse (XIXème), cassoulet (XIXème), ventrèche... **Tots aquelhs mots, au jorn d'uei, que son passats en lo francés estandard.**

Las mòdas, eveniments particulars, o autors, enquèra, qu'an podut balhar tanben un reclam duradís a cèrts mots o expressions : **citem per exemple los Trobadors, Michel de Montaigne, Alphonse Daudet, Marcel Pagnol ou Jean Giono...**

**L'anglò-american**, lenga comercialament dominanta, contunha uei d'influençar lo francés, coma ac hèn tanben un heish d'autas lengas.

**Pr'aquò, qu'ei interessant de constatar quauquas « proximitats » : au vòste avis, quina lenga influencè l'autra (o las autres) dens aquelhs quauquas exemples ?**

- curtain (angl.) / cortina (oc) / courtine (fr) : rideau
- mushroom (angl.) / mossaron (oc) / mousseron (fr) : un camparòu reputat !
- corner (angl.) / cornèr (oc) : coin, recoin
- wait (angl.) / guitar (oc) / guetter (fr)

## Un exemple particular, lo mot amor :

Amor qu'ei un nom d'origina latina, amore(m). Mès, los mots latins de la medisha natura dolore(m), calore(m), son venguts *douleur* e *chaleur* en francés, *dolor* e *calor* en occitan, e autaplan en castelhan (espanhòu), o enquèra *dolore* e *calore* en italian. L'evolucion deu mot amor(em) auré donc divut balhar en francés *ameur* (que s'encontra justament dens lo dialècte picard). Mès lo movement deus Trobadors passèc pr'aquiu, e la *fin'amor* d'aquestes poètas plan coneguts a l'Atge-Miejancèr deishèc lo mot **amor** se cambiar en **amour**.

<http://apfvalblog.blogspot.fr/p/contact.html>

[www.irdp.ch/activites\\_eole/mots\\_ailleurs.pdf](http://www.irdp.ch/activites_eole/mots_ailleurs.pdf)

<http://lajoieparleslivres.bnf.fr>

## Lexic

### Francés estandard

lo francés estandard - o francés normat - designa lo francés « sense nat accent o regionalisme » de qui la sintaxi, la morfologia e l'ortografa son descriuts dens los diccionaris, los obratges de gramatica e manuaus de redaccion...

### Fin'amor/amor cortés

l'amor cortés o fin'amor d'après l'occitan, qu'ei la faiçon reglamentada d'ensajar de sedusir ua hemna de qualitat sense l'aufensar e en recitar poesia, de qui se'n tròban marcas en las letras de l'Edat Mejana, e mes que mes en la lirica cortesa.

### Baïna

ua baïna qu'ei ua depression temporària o un clòt residuau, que sembla ua piscina naturau, formada entre la còsta e un banc de sable. A marèa baisha, las baïnas semblan ua succession de traucs regulars.

## Questions

1. Balhar quauques exemples de mots arribats au francés au siècle XVI.
2. E conequerés autes exemples de mots francés venguts de l'occitan ?
3. Coneishes mots d'autas lengas adoptats peu francés ?

## Activitats

E saberàs rengar los mots aci-devath empruntats peu francés a las lengas qui seguishen : **germanic (o alemand)**, **arabe**, **breton**, **italian**, **portugués**, **chèc** :

Pistolet, pifre, robòt, alambilic, algèbre, esparnhar, cabai, dolmen, desbarrassar, calècha, goéland, actitud,

dessenh, gasèla, equipar, embarrassar, ananàs, menhir

Image not found

<https://www.go-to-the-future.eu/Modules/fiches/images/footer-pdf.png>

